WIKIPEDIA

Lingua neerlandesa

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

O **neerlandés**[1] é unha lingua de orixe xermánica. Forma parte do grupo xermánico occidental, e está próxima ao baixo alemán e un pouco máis afastado do frisón. Fálano aproximadamente uns 30 millóns de persoas no mundo, fundamentalmente nos Países Baixos e en Bélxica.

O neerlandés é idioma oficial nos Países Baixos, así como en Bélxica, nas dependencias neerlandesas do alenmar (Antillas Neerlandesas e Aruba), e na antiga colonia neerlandesa de Suriname.

Ademais, unhas 60.000 persoas fálano no noroeste de Francia, na zona fronteiriza con Bélxica. Tamén se fala reducidamente nalgunhas partes de Indonesia, onde fora a lingua da administración pública colonial neerlandesa.

Neerlandés ***Nederlands, Vlaams***	
Outros nomes:	Holandés, flamengo
Falado en:	Países Baixos, Bélxica, Francia, Alemaña, Suriname, Antillas Holandesas, Aruba, Indonesia
Total de falantes:	23 millóns
Posición:	40
Familia:	Indoeuropeo Xermánica Xermánica occidental Saxónica baixa Franconia baixa **Neerlandés**
	Estatuto oficial
Lingua oficial de:	Aruba Antillas Neerlandesas Bélxica Países Baixos Suriname Unión Europea
Regulado por:	Nederlandse Taalunie
	Códigos de lingua
ISO 639-1:	`nl`
ISO 639-2:	`dut`
ISO 639-3:	`nld (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=nld)`
SIL:	`DUT`

Índice

Estandarización
Dialectoloxía
Linguas relacionadas
Notas
Véxase tamén
    Ligazóns externas

Estandarización

A norma culta denomínase AN (Algemeen Nederlands ou "neerlandés xeral"), termo considerado menos elitista ca ABN (Algemeen Beschaafd Nederlands ou "neerlandés xeral culto"), utilizado antigamente. A Unión da Lingua Neerlandesa (*Nederlandse Taalunie*) encárgase de fixar a norma.

Dialectoloxía

Os grupos dialectais principais do neerlandés son cinco: o flamengo, o holandés, o baixo saxón, o brabantés e o limburgués. Os falares flamengos son os propios da parte sudoccidental dos Países Baixos e do oeste de Bélxica, así como da zona neerlandófona de Francia. Ás veces, dende unha perspectiva histórica, denomínase *flamengo* o neerlandés de Bélxica, independentemente de que este sexa lingüisticamente flamengo, brabantés ou limburgués.

Véxase o mapa da situación dos dialectos e as linguas rexionais. Trátase dunha clasificación ampla, coa maioría dos dialectos de transición non están incluídos. Polo tanto, está destinada soamente a crear unha imaxe global da propagación dos dialectos do neerlandés. O baixosaxón, o celandés e o limburgués non deben considerarse como un idioma á parte, non teñen antecedentes políticos. A fronteira entre *dialecto* e *lingua* é moi problemática na zona lingüística xermano-occidental, sobre todo nos Países Baixos e Flandres. Hai que ter precaución ao uso deste mapa, xa que non se indica onde se fala a lingua con fluidez, e pode non ser respaldado por tódolos expertos (sobre todo os límites do limburgués e o baixosaxón).


Mapa das áreas neerlandés falantes do mundo

A. **Grupo dialectal occidental meridional (Zelandés/Flamengo occidental)**

1. Flamengo occidental, inclúe o Flamengo francés e o Flamengo Zelandés
2. Zelandés

B. **Grupo dialectal occidental setentrional (Holandés)**

3. Holandés meridional
4. Westhoeks
5. Waterlandés* e Volendamés*
6. Zanés*
7. Kennemerlandés
8. Friso-holandésl*
9. Biltés chamado *Biltsk* polos nativos, Midislandés, Frisón urbano e Amelandés*



Dialectos neerlandeses.

C. **Grupo dialectal oriental setentrional (Baixosaxón)**

10. Kollumerlandés
11. Groninxio e Noordenvelds
12. Stellingwerfs
13. Drentés central
14. Drentés meridional
15. Tuentés
16. Twents-Graafschaps
17. Gelders-Overijssels (Achterhoeks) e Urks

18. Veluws

D. **Grupo dialectal central setentrional**

19. Utrechts-Alblasserwaards

E. **Grupo dialectal central meridional**

20. Gelderés meridional
21. Brabantés setentrional e Limburgués setentrional
22. Brabantés
23. Flamengo oriental

F. **Grupo dialectal oriental meridional**

24. Limburgués

G. **Surinamés**

25. neerlandés surinamés

H. **Neerlandés das Antillas e Aruba**

26. o neerlandés antillano

Suriname.



Antillas Neerlandesas.

Outros

FL. **Provincia de Flevolanda**. Aquí non se formou ningún dialectro. Máis ben o que hai é unha mestura de varios falares, sobre todo do sur, de Amsterdam (en Lelystad e Almere). Véxase tamén o neerlandés dos IJsselmeerpolders. O norte e en particular en Urk e arredores foi tradicionalmente unha zona dos dialectos falados do baixosaxón.

* Os dialectos marcados cun asterísco, áinda que incluído baixo o holandés, pero ten tradicionalmente un moi forte substrato do frisón.[2] Porén, as investigacións do dialectólogo Harrie Scholtmeijer do Instituto Meertens de Dronten amosan que os mozos falan holandés sen acento.[3]

A maioría dos dialectos aproxímanse cada vez máis ao neerlandés estándar, xa que este é o que se utiliza nos medios de comunicación, tanto en Bélxica como nos Países Baixos. Estes dialectos están a perder as súas características, as palabras de seu, e ás veces incluso a pronunciación. Os dialectos que están máis afastados do estándar son o limburgués e o groninxio. No mapa pódese ver que incluso o afrikaans está máis cerca da norma que estes dialectos.

[4]

Linguas relacionadas

O **afrikaans** é unha das linguas oficiais na República de Suráfrica, e en Namibia e ten unha importante base lingüística neerlandesa, ata o punto de que historicamente foi considerado un dialecto do neerlandés.

O **papiamento** é unha lingua crioula das Antillas Neerlandesas que integra termos españois, portugueses e neerlandeses. Pero a base principal é o castelán e o portugués, non neerlandesa.

Notas

1. Definicións no *Dicionario da Real Academia Galega* (http://academia.gal/dicionario/-/termo/busca/neerlandés) e no Portal das Palabras (http://portaldaspalabras.gal/dicionario/procura/neerlandés) para *neerlandés*.
2. D. Smakman, R. van Bezooijen, "Een verkenning van populaire ideeën over de standaardtaal van Nederland", Taal en Tongval, themanummer 10, 1997
3. "ABN niet in Haarlem, maar in Dronten?" website Onze Taal (http://www.onzetaal.nl/nieuws/dronten.php)
4. De gegevens zijn grotendeels overgenomen van de indeling die dialectologe Jo Daan[1] (http://www.ned.univie.ac.at/publicaties/taalgeschiedenis/nl/dial.htm) Arquivado (https://web.archive.org/web/20070217221159/http://www.ned.univie.ac.at/publicaties/taalgeschiedenis/nl/dial.htm) 17 de febreiro de 2007 en Wayback Machine. maakte. Deze indeling is (nog) steeds een onderwerp van discussie binnen de dialectologie, maar wordt door veel dialectologen en taalkundigen (deels) onderschreven.

Véxase tamén

Ligazóns externas

- Como aprender neerlandés (http://www.neerlandes.org/). Inclúe información sobre as universidades da Península Ibérica que ofertan neerlandés
- A Unión da Lingua Neerlandesa (http://taalunieversum.org/en).

Existe unha versión da Wikipedia en ***Lingua neerlandesa***

Vexa no Galizionario as palabras en ***Neerlandés***

Traído desde "https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_neerlandesa&oldid=5518017"

A última edición desta páxina foi o 9 de xullo de 2020 ás 15:30.

Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0; pódense aplicar termos adicionais. Consulte os termos de uso para obter máis información.
Wikipedia® é unha marca rexistrada da Wikimedia Foundation, Inc., unha organización sen fins lucrativos.